

## 2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 10 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
SLKT											
<b>BOKGONI</b>  <b>HO MAMELA LE HO BUA</b>  <b>HO BALA LE HO BOHA</b>  <b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b>  <b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)</b>	<b>Ho tsebisa bathuti ka phapusing ya boithutelo</b>  Makgetha le melao ya ditema tsa molomo (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshetbetso ya boitokisetso)  • Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana  <b>Nako: Hora e le 1</b>  <b>BEKE YA PELE</b>  <b>Teko ya motheo</b>  Tekolo ya motheo ya bathutimoho.  Ho buisana ka teko ya motheo.  <b>Nako: Hora e le 1</b>  <b>Ho lelekela dingolwa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha a sehlooho a ditema le dikarolo tsa buka, a kenelleditse dibuka tsa dingolwa</li> <li>Ho ithuta dingolwa</li> <li>Terama/tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <b>Nako: Hora e le 1</b>	<b>Ho mamela bakeng sa kutlwisiso</b> (e tsebisang, e hlahlobang, e ananelang le e sebediswang mmoho le tse ding)  <b>Nako: Hora e le 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 2</b>  <b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle/semuso (kopo ya mosebetsi/la kgwebo)/kutlwelobohloko/teboho/atikele ya koranta/puisano/puo/Imeili/tsa boikgopotso  <b>Sebopeho le makgetha a tema</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b>  <b>Tshebetso ya ho ngola:</b>  Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.  <b>Nako: Dihora tse 3</b>  <b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b>  <b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b>  <b>Nako: Dihora tse 3</b>	<b>Puo e sa hlophiswang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshetbetso ya boitokisetso)</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <b>Nako: Hora e le 1</b>  <b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 2</b>  <b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle/semuso (kopo ya mosebetsi/la kgwebo)/kutlwelobohloko/teboho/atikele ya koranta/puisano/puo/Imeili/tsa boikgopotso  <b>Sebopeho le makgetha a tema</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b>  <b>Tshebetso ya ho ngola:</b>  Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.  <b>Nako: Dihora tse 3</b>  <b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b>  <b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b>  <b>Nako: Dihora tse 3</b>	<b>Puo e sa hlophiswang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshetbetso ya boitokisetso)</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li> </ul> <b>Nako: Hora e le 1</b>  <b>Ho ngola kgutsufatso/ditima tse bohawang</b>  <b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 2</b>  <b>Qoqa ka makgetha a mefuta ya meqoqo:</b> O hlahosang/wa phetelo wa ngangisano le o qholotswang ke setshwantsho  <b>Sebopeho le makgetha a tema</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b>  <b>Tshebetso ya ho ngola:</b>  Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.  <b>Nako: Dihora tse 3</b>  <b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b>  <b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b>  <b>Nako: Dihora tse 3</b>	<b>Puo e sa hlophiswang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshetbetso ya boitokisetso)</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <b>Nako: Hora e le 1</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 2</b>  <b>Qoqa ka makgetha a mefuta ya meqoqo:</b> O hlahosang/wa phetelo wa ngangisano le o qholotswang ke setshwantsho  <b>Sebopeho le makgetha a tema</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b>  <b>Tshebetso ya ho ngola:</b>  Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.  <b>Nako: Dihora tse 3</b>  <b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b>  <b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b>  <b>Nako: Dihora tse 3</b>	<b>Ho kena dipakeng</b>  <b>Puo e hlophisitsweng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li> </ul> <b>Nako: Hora e le 1</b>  <b>Tekolobotjha/ho kena dipakeng</b>  <b>Teko ya 1 ya:</b> Puo jwalo ka ha e sebediswa.  <b>Nako: Hora e le 1</b>  <b>Ho ithuta dingolwa</b>  <b>Tekolobotjha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terama/tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <b>Mosebetsi o entsweng kotareng ya 1</b>  <b>Nako: Dihora tse 2</b>  Mefuta ya meqoqo: O hlahosang/wa phetelo wa ngangisano  <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b>  <b>Tshebetso ya ho ngola:</b>  Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.  <b>Nako: Dihora tse 3</b>  <b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b>  <b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b>  <b>Nako: Dihora tse 3</b>					
<b>TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo, ho ngola seratswana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ba ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ba ho bua</li> <li>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ba ho bua</li> <li>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo</li> <li>Ho ngola kgutsufatso</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo le ho ngola seratswana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ba ho bua</li> <li>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo</li> <li>Ho ngola kgutsufatso</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a meqoqo le ditema tsa kgokahano</li> </ul>						

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
<b>MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehloidi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehloidi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehloidi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehloidi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehloidi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehloidi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehloidi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehloidi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehloidi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehloidi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehloidi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>
<b>TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG</b>	<p>Mosebetsi ya pele ya ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokahano.</li> </ul>	<p>Mosebetsi ya pele ya ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano.</li> </ul>	<p>Mosebetsi ya nnete ya ho mamela, j.k. kgaso ya radiyo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano.</li> </ul>	<p>Tsepamisa maikutlo ho ho ngola kgutsufatso / mosebetsi ya ditema tse bohawang: Pampiri ya 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola meqoqo.</li> </ul>	<p>Ditokiso tsa Teko ya 1: Puo jwalo ka ha e sebediswa</p>						
<b>SBA TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG</b>		<p><b>Mosebetsi 1:</b> <b>Tsa molomo (matshwao 15)</b> Ho mamela bakeng sa kutlwisiso</p>	<p><b>Mosebetsi 2:</b> <b>Ho ngola (matshwao a 25)</b> Ditema tsa kgokahano</p>	<p><b>Mosebetsi 3:</b> <b>Tsa molomo (matshwao a 15)</b> Puo e sa hlophiswang.</p>	<p><b>Mosebetsi 4:</b> <b>Teko ya 1: (matshwao a 35)</b> Puo jwalo ka ha e sebediswa Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</p>						

## 2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 10 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
SLKT											
<b>BOKGONI</b> <b>HO MAMELA LE HO BUA</b> <b>HO BALA LE HO BOHA</b> <b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b> <b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao ya molomo (mawa a ho tshetlehele setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso)</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <p><b>Teko e sa hlophiswang ya motheo ya mosebetsi wa Kotara ya 1</b></p> <p>Tekolo ya motheo ya baithutimmoho.</p> <p>Ho buisana ka teko ya motheo.</p> <p><b>Tekolobotjha ya Kotara 1 ya dithothokiso/moqoqo o molelele wa sengolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terama/tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <p><b>Moqoqo: 1 x wa phetelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O hlahosang</li> <li>Wa ngangisano</li> <li>Moqoqo o qholotswang ke setshwantsho</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b></p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kgutsufatso</b></li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Thothokiso eo ba sa ithutang yona</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Moqoqo: 1 x wa phetelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O hlahosang</li> <li>Wa ngangisano</li> <li>Moqoqo o qholotswang ke setshwantsho</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b></p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng</b></p> <p>Makgetha le melao</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <p>Ho fumana moelelo wa ditema tse bohulang mohl. dipapatso, dikhathunu, ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thothokiso eo ba sa ithutang yona</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Moqoqo: 1 x wa phetelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O hlahosang</li> <li>Wa ngangisano</li> <li>Moqoqo o qholotswang ke setshwantsho</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b></p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng</b></p> <p>Makgetha le melao</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dithothokiso tse balletsweng</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle/semmuso (kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/kutlwelobohloko/teboho/atikele ya koranta/puisano/puo/Imeili</p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b></p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Dipuisano tse sa hlophiswang/ditherisano</b></p> <p>Makgetha le melao</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho sebedisa melao</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <p><b>Ho ithuta dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moqoqo o molelele wa thothokiso</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle/semmuso (kopo ya mosebetsi/la kgwebo)/kutlwelobohloko/teboho/atikele ya koranta/puisano/puo/Imeili</p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b></p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Puo e hlophisitsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <p><b>Tekolobotjha/ho kena dipakeng Tihahlobo ya bohareng ba selemo: Dingolwa</b></p> <p><b>Tekolobotjha ya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terama/tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <p>Mosebetsi o entsweng kotareng ya 2</p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Moqoqo: Wa phetelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O hlahosang</li> <li>Wa ngangisano</li> <li>Moqoqo o qholotswang ke setshwantsho</li> </ul> <p>Ditema tsa kgokahano tse ithutilweng</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b></p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>					

KOTARA YA 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
<b>TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano le meqoqo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</li> <li>Kgutsufatso</li> <li>Bokgoni ba ho ngola meqoqo, sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo, ho ngola diratswana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</li> <li>Makgetha a ditema tse bohuwang</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</li> <li>Makgetha a ditema tse bohuwang</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela le ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>
<b>MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> <li>Dipampiri tsa thutapuo tse ngotsweng dilemong tse fetileng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> <li>Dipampiri tsa thutapuo tse ngotsweng dilemong tse fetileng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> <li>Dipampiri tsa thutapuo tse ngotsweng dilemong tse fetileng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> <li>Dipampiri tsa thutapuo tse ngotsweng dilemong tse fetileng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> <li>Dipampiri tsa thutapuo tse ngotsweng dilemong tse fetileng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> <li>Dipampiri tsa thutapuo tse ngotsweng dilemong tse fetileng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> <li>Dipampiri tsa thutapuo tse ngotsweng dilemong tse fetileng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> <li>Dipampiri tsa thutapuo tse ngotsweng dilemong tse fetileng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> <li>Dipampiri tsa thutapuo tse ngotsweng dilemong tse fetileng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hokolosi</li> <li>Dipampiri tsa thutapuo tse ngotsweng dilemong tse fetileng</li> <li>Tlhahlobo ya bohareng ba selemo</li> </ul>
<b>TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mosebetsi ya dingolwa</li> <li>Mosebetsi ya pele ho ho bala ya dingolwa e entsweng kotareng ya 1</li> <li>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano le meqoqo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mosebetsi ya dingolwa</li> <li>Tshebetso ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano</li> <li>Mosebetsi wa ho ngola kgutsufatso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano</li> <li>Mosebetsi ya ditema tse bohuwang/thothokiso eo ba sa ithutang yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano</li> <li>Mosebetsi ya ditema tse bohuwang/thothokiso eo ba sa ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano</li> <li>Mosebetsi ya ditema tse bohuwang/thothokiso eo ba sa ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano</li> <li>Mosebetsi ya ditema tse bohuwang/thothokiso eo ba sa ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano</li> <li>Mosebetsi ya ditema tse bohuwang/thothokiso eo ba sa ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano</li> <li>Mosebetsi ya ditema tse bohuwang/thothokiso eo ba sa ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano</li> <li>Mosebetsi ya ditema tse bohuwang/thothokiso eo ba sa ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano</li> <li>Mosebetsi ya ditema tse bohuwang/thothokiso eo ba sa ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano</li> <li>Mosebetsi ya ditema tse bohuwang/thothokiso eo ba sa ithutleng yona</li> </ul>
<b>SBA TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG</b>			<p><b>Mosebetsi wa 5</b></p> <p><b>Ho ngola moqoqo: (matshwao a 50)</b></p> <p>Wa phetelo/o hlalosang/wa ngangisano/ Moqoqo o qholotswang ke setshwantsho</p>	<p><b>Mosebetsi wa 6</b></p> <p>Tsa molomo: (matshwao a 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng</li> </ul>		<p><b>Mosebetsi wa 7</b></p> <p><b>Tlhahlobo ya bohareng ba selemo: (matshwao a 150)</b></p> <p><b>Pampiri ya 1 – tshebediso ya puo matshwao a (70) – Dihora tse 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekokutlwisiso (30)</li> <li>Kgutsufatso (10)</li> <li>Papatso (10)</li> <li>Khathunu (10)</li> <li>Tema ya Prosa (10)</li> </ul> <p><b>Pampiri ya 2 – Dingolwa (matshwao a 80) – Dihora tse 2.5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dithothokiso tseo ba ithutleng tsona (20)</li> <li>Thothokiso eo ba sa ithutang yona (10)</li> <li>Dipotso tse kgutshwane-Tshwantshiso (25)</li> <li>Moqoqo o molelele wa sengolwa - Tshwantshiso (25)</li> </ul>					



2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 10 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
SLKT											
<p><b>BOKGONI</b></p> <p><b>HO MAMELA LE HO BUA</b></p> <p><b>HO BALA LE HO BOHA</b></p> <p><b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b></p> <p><b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)</b></p>	<p><b>Kopano le tsamaiso ya kopano: Ditherisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <p><b>Teko e sa hlophiswang ya motheo ya mosebetsi wa Kotara ya 2</b></p> <p>Tekolo ya motheo ya baithutimmoho.</p> <p>Ho buisana ka teko ya motheo.</p> <p><b>Tekolobotjha ya Kotara 1 ya dikahare/bokgoni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1 le halofo</b></p> <p>Ho sekaseka makgetha a ditema tsa kgokahano e entsweng kotareng e fetileng</p> <p>Qoqa ka mefuta ya meqoqo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wa phetelo</li> <li>O hlalolang</li> <li>Wa ngangisano</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b></p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswe</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Hora le halofo</b></p>	<p><b>Puo e hlophisitsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho sebedisa melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Thothokiso</li> <li>Moqoqo wa sengolwa</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Projeke/asaenemente</b></p> <p><b>Mawa a ho etsa diphuputso</b></p> <p><b>Ho ngola thothokiso le meqoqo ya dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswe</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p>	<p><b>Puo e hlophisitsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho balla kutlwisiso</b></li> <li>Tokiso ya diphoso tsa ditema</li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Thothokiso</li> <li>Moqoqo wa sengolwa</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Projeke/Asaenemente</b></p> <p><b>Mawa a ho etsa diphuputso</b></p> <p><b>Ho ngola thothokiso le meqoqo ya dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswe</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p>Lengolo la setswalle/semuso (kopo ya mosebetsi/la kgwebo)/kutlwelobohloko/teboho/atikele ya koranta/puisano/puo/Imeili/tsa boikgopotso</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Puo e hlophisitsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Thothokiso</li> <li>Moqoqo wa sengolwa</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Projeke/Asaenemente</b></p> <p><b>Mawa a ho etsa diphuputso</b></p> <p><b>Ho ngola thothokiso le meqoqo ya dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswe</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Puo e hlophisitsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Thothokiso</li> </ul> <p><b>Dihora tse 2</b></p> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle/semuso (kopo ya mosebetsi/la kgwebo)/kutlwelobohloko/teboho/atikele ya koranta/puisano/puo/Imeili</p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswe</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Dihora tse 3</b></p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b></p> <p>Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Ho kena dipakeng</b></p> <p><b>Puo e hlophisitsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <p><b>Tekolobotjha/Ho kena dipakeng</b></p> <p><b>Teko ya 3: Dingolwa: Asaenemente/Porojeke</b></p> <p><b>Ho ithuta dingolwa</b></p> <p><b>Tekolobotjha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moqoqo wa sengolwa/moqoqo wa Thothokiso</li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <p>Mosebetsi o entsweng kotareng ya 3</p> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Ditema tsa kgokahano tseo ba ithutleng tsona</b></p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Hora e le 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>					

KOTARA YA 3	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
<b>TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Makgetha a ditema tse bohawang</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo</li> <li>Tshebetso ya ho ngola – ho ngola kgutsufatso</li> <li>Bokgoni ba ho ngola moqoqo, sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo, ho ngola seratswana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola- ho ngola kgutsufatso</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola moqoqo, sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo le ho ngola seratswana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>
<b>MEHLodi (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>
<b>TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mosebetsi wa sengolwa</li> <li>Mosebetsi ya pele ho ho bala dingolwa o entsweng</li> <li>Kotareng ya 3</li> <li>Tsepamisa ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ditema tsa kgokahano/meqoqo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mosebetsi wa dingolwa</li> <li>Tshebetso wa ho ngola mesebetsi ya meqoqo</li> <li>Mosebetsi wa ngola kgutsufatso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ya ditema tsa kgokahano</li> <li>Mosebetsi wa tema e bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi wa moqoqo</li> <li>Mosebetsi wa tema e bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ditema tsa kgokahano/mosebetsi wa ho sekaseka ditema tse bohawang/meqoqo o molelele wa thothokiso eo ba ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ditema tsa kgokahano/mosebetsi wa ho sekaseka ditema tse bohawang/meqoqo o molelele wa thothokiso eo ba ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ditema tsa kgokahano/mosebetsi wa ho sekaseka ditema tse bohawang/meqoqo o molelele wa thothokiso eo ba ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ditema tsa kgokahano/mosebetsi wa ho sekaseka ditema tse bohawang/meqoqo o molelele wa thothokiso eo ba ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ditema tsa kgokahano/mosebetsi wa ho sekaseka ditema tse bohawang/meqoqo o molelele wa thothokiso eo ba ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ditema tsa kgokahano/mosebetsi wa ho sekaseka ditema tse bohawang/meqoqo o molelele wa thothokiso eo ba ithutleng yona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ditema tsa kgokahano/mosebetsi wa ho sekaseka ditema tse bohawang/meqoqo o molelele wa thothokiso eo ba ithutleng yona</li> </ul>
<b>SBA TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG</b>						<b>Mosebetsi wa 8</b> <b>Dingolwa: matshwao a (35)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asaenemente/Projeke</li> </ul>		<b>Mosebetsi wa 9</b> <b>Tsa molomo: matshwao a (10)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang / Puo e hlophisitsweng</li> </ul>			

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 10 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
<b>SLKT</b>										
<b>BOKGONI</b> <b>HO MAMELA LE HO BUA</b> <b>HO BALA LE HO BOHA</b> <b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b> <b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)</b>	<p><b>Ho hlahisa sebui/ho etsa puo ya teboho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho sebedisa melao</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho balla kutlwisiso</b> Mawa a ho sebedisa ditema tse ngolwang. Sheba 3.2 SLKT</li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li> <li>Tshwantshiso/Terama</li> <li>Thothokiso</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Moqoqo:</b> 1 x wa phetelo/o hlahosang/wa ngangisano/moqoqo o qholotswang ke setshwantsho</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p><b>Dihora tse 3</b></p> <p><b>Temakutlwisiso</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Ngangisano/dipuisano tsa phanele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho balla kutlwisiso</b> Tshekatsheko ya ditema tse bohawang</li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Thothokiso</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p>Terama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dithothokiso</li> </ul> <p><b>Ditema tsa kgokahano:</b> Lengolo la setswalle//mangolo a semmuso (kopo ya mosebetsi/kgwebo/kutlwelobohloko/teboho)/ati kele ya koranta/puo/puisano/imeili</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Boitokisetso ba tihahlobo</b></p> <p><b>Ho boeletsa</b> Dipuisano tse sa hlophiswang/ditherisano Makgetha le melao</p> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <p><b>Ho balla kutlwisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekokutlwisiso</li> <li>Kgutsufatso</li> <li>Dibopeho tsa puo le tshebediso</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Thothokiso</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Moqoqo:</b> 1 x wa phetelo/o hlahosang/wa ngangisano/moqoqo o qholotswang ke setshwantsho</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Boitokisetso ba tihahlobo</b></p> <p><b>Ho boeletsa</b> Dipuisano tse sa hlophiswang/ditherisano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho balla kutlwisiso</b></li> <li>Tekokutlwisiso</li> <li>Kgutsufatso</li> <li>Dibopeho tsa puo le tshebediso</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Thothokiso</li> </ul> <p>Moqoqo wa sengolwa</p> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p> <p><b>Ditema tsa kgokahano: Lengolo la setswalle//mangolo a semmuso</b> (kopo ya mosebetsi/kgwebo/kutlwelobohloko/teboho) /atikele ya koranta/puo/puisano/imeili</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b></p> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>	<p><b>Dinoutsu kapa tataiso ya tihahlobo ya mafelo a selemo</b></p> <p><b>Mosebetsi wa 10:</b></p> <p><b>Ditlhahlobo tsa mafelo a selemo: matshwao a (300)</b></p> <p><b>Pampiri ya 1 – tshebediso ya puo matshwao a (70) – Dihora tse 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekokutlwisiso (30)</li> <li>Kgutsufatso (10)</li> <li>Papatso (10)</li> <li>Khathunu (10)</li> <li>Tema ya Prosa (10)</li> </ul> <p><b>Pampiri ya 2 – Dingolwa (matshwao a 80) – Dihora tse 2.5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dithothokiso tseo ba ithutleng tsona (20)</li> <li>Thothokiso eo ba sa ithutang yona (10)</li> <li>Dipotso tse kgutshwane-Tshwantshiso (25)</li> <li>Moqoqo o molelele wa sengolwa - Tshwantshiso (25)</li> </ul> <p><b>Pampiri ya 3 – Ho ngola (matshwao a 100) – Dihora tse 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moqoqo (50)</li> <li>Ditema tsa kgokahano (2x25)</li> </ul> <p><b>Pampiri ya 4 – *Tsa molomo (matshwao a 50)</b></p> <p><b>**Tsa molomo: Bakeng sa mosebetsi wa tekanyetso wa semmuso: Baithuti ba lokela ho etsa mosebetsi o le mong wa ho mamela. (Mosebetsi wa 1): Mosebetsi o le mong wa puo e sa hlophiswang (Mosebetsi wa 3), le dipuo tse pedi tse hlophiswang KAPA puo e hlophiswang le ho balla hodimo ho sa hlophiswang (Mosebetsi wa 6 le wa 9).</b></p>					
<b>TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola moqoqo, sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo le ho ngola seratswana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Ho sekaseka ditema tse bohawang</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Ho sekaseka ditema tse bohawang</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Ho sekaseka ditema tse bohawang</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>						

KOTARA YA 4	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
<b>MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MehloDI e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MehloDI e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MehloDI e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MehloDI e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MehloDI e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MehloDI e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MehloDI e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MehloDI e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</li> <li>Tataiso ya ho ruta le ho ngola</li> <li>Tataiso ya ho ithuta: Temoho ya puo e hlokolosi</li> </ul>		
<b>TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG</b>	<b>Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1:</b> Ho araba tekotlwisiso, ho ngola kgutsufatso, ditema tse bohawang	<b>Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1: Papatso /Khathunu</b>			Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mesebetsi ya ho boeletsa dingolwa			Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ya ditema tsa kgokahano. Mesebetsi wa ho boeletsa dingolwa		